

PAGKABIG UG PAGSAKSI SA MGA KALAG

Isulat sa blanko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.

1. Ingon nga mangangabig sa kalag, kita kinahanglan mogamit sa matag higayon sa pagsulti mahitungod ni Kristo, ang atong Manunubos. _____
2. Ang mangangabig, samtang siya nagsulti ngadto sa makasasala, kinahanglan maningkamot sa pagpadawat bisan kon kini dili tinuod. _____
3. Sa diha ang usa dili motoo sa Biblia walay kapuslanan ang pagpadayon sa pagkutlo niini. _____
4. Ang bulawanong lagda sa pagpangabig sa kalag mao ang pagpuyo nga duol sa Dios. _____
5. Ang usa sa pinakadakung buhat sa kalibutan mao ang pagkainila nga magwawali. _____
6. Kon kini malisod alang sa Kristohanon sa pagsaksi, nan kini nagpakita nga siya dili magbuhat niini. _____
7. Ang usa ka pag-ampo sa matag Kristohanon mao nga siya makakita sa nawala nga kalibutan pinaagi sa maloloy-on nga mga mata ni Kristo. _____
8. Tungod kay sayon ang pagtan-aw kinsa ang “hinog” alang sa kaluwasan, dili kini kinahanglanon ang pag-ampo alang sa pagtultol sa pagpangita kanila. _____
9. Sa dihang ang Kristohahon maglakaw diha sa Espiritu, siya makakaplag nga ang Ginoo maghatag kaniya sa kahigayonan alang sa mabungahon nga pagsaksi. _____
10. Ang Pulong sa Dios, ang Espada sa Espiritu, usa ka gamhanan nga kahimanan ug kinahanglan nga gamiton panagsa. _____

MGA LEKSYON ALANG SA KRISTOHANONG KINABUHI MGA PAGSULAY

Pangalan: _____

Pinuy-anan: _____

Siyudad: _____ Lalawigan: _____ Zip Code: _____

Nasud: _____

Grado sa Pagsulay _____

----- Pil-a dinhi nga linya -----



MGA PAHIMANGNO

Aron sa pagkuha sa pinakadaghan gikan sa pagtuon niini nga kurso kami magsugyot sa mosunod nga plano:

1. Pag-ampo sa Dios sa pagtabang kanimo sa dili pa magtuon.
2. Basaha pag-ayo ang mga leksyon ug mga bahin sa Biblia nga gihisgotan.
3. Tubaga ang mga pagsulay gikan sa pagsag-ulo ug isulat ang mga tubag uban sa lapis.
4. Susiha ang mga tubag uban sa leksyon ug sa Biblia, ug maghimo sa kausaban kon gikinahanglan sa dili pa sa katapusang tubag.
5. Sa diha nga ikaw makahuman, kuhaa ang bahin sa pagsulay gikan sa libro ug ipadala lamang ang pagsulay.

Kami mokorehi sa mga pagsulay ug mopabalik niini nganha kanimo uban sa grado. Kon ikaw makakuha sa 70% o mas labaw, ikaw hatagan sa certificado. Usab, kami magpadala kanimo sa sunod nga kurso sa pagtuon aron ikaw makapadayon sa pagtuon sa Pulong sa Dios.

Educational Courses

PO Box 0623
Cagayan de Oro 9000
Mindanao, Philippines

Ikasiyam nga Pagsulay

PAG-AMPO UG PAGDAYEG

Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.

1. Ang pagpabilin diha ni Kristo nagpasabot sa pag-ampo kausa sa usa ka adlaw. _____
2. Alang sa pag-ampo nga tubagon, kini kinahanglan nga himoon sa ngalan sa Balaang Espiritu. _____
3. Ang Filipos 4:6 nagsulti kanato nga ang atong mga pag-ampo kinahanglan uban sa mga pagpasalamat. _____
4. Ang tinuod nga pag-ampo mahalad lamang kon ang usa anaa nagluhod. _____
5. Ang maayong lagda nga hinumdoman mahitungod sa pag-ampo mao ang pagpili sa usa ug pagbalikbalik sa daghang higayon. _____
6. Ang mga kalangan sa pagtubag sa Dios mao ang ilhanan sa Iyang pagsupak. _____
7. Ang listahan sa pag-ampo uban sa mga ngalan ug panginahanglan usa ka dakung tabang sa kinabuhi sa Kristohanong pag-ampo. _____
8. Adunay mga butang nga gamay kaayo ug walay kahimoan alang sa Dios nga magatagad mahitungod kanila. _____
9. Ang Dios adunay katungod sa paghatag kanato sa labing maayo kay sa atong gipangayo, o bisan gihunahuna, nga pinakamaayo. _____
10. Ang hinakog o makasasalang katuyoan mao ang mga babag sa pag-ampo. _____

PAGTINGUHA SA KABUBUT-ON SA DIOS

Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.

1. Sa diha nga mag-ampo alang sa kabubut-on sa Dios kita kinahanglan nga magtumong sa kabubut-on sa Dios. _____
2. Ang hinay nga tubag sa atong pag-ampo nagpakita nga ang Dios wala makabati kanato. _____
3. Ang sigurong pagkasayud nga ang usa anaa sa kabubut-on sa Dios usa ka talagsaon nga kasinatian alang sa Kristohanon. _____
4. Ang bersikulo nga nagpakita sa pagpasabot sa pagpasakop mao ang II Cronicas 17:6. _____
5. Ang Dios nagpadayag sa iyang kabubut-on ngadto kanila nga adunay dakung pangandoy. _____
6. Ang Dios magagamit sa usa lamang ka paagi sa pagtultol sa usa ka higayon. _____
7. Ang Espiritu sa Dios makatultol kanato nga tin-aw nga ang pagdumili mao ang pagsupak. _____
8. Ang Dios buot nga malisod kaayo ang pagkasayud sa iyang kabubut-on. _____
9. Ang sala ug kadautan sa kasingkasing mao ang mga babag sa pag-ampo. _____
10. Kon kita magtuon nga hinay sa Pulong sa Dios, uban sa pamalandong, ug pagdahum ang Dios makigsulti nganhi kanato pinaagi niini. _____

ANG MGA RESULTA SA PAGKATAWO PAG-USAB

Isulat sa blangko ang T kon Tinuod o S kon Sayop ang gisulat sa ubos.

1. Ang bag-o nga pagkatawo pag-usab mahitabo sa diha nga ang usa ka tawo maghinulsol sa iyang sala ug magdawat ni Kristo. _____
2. Aron madawat diha sa hinigugma nagpasabot nga ang Kristohanon kanunay nga gidawat sa Dios, tungod kay siya anaa diha ni Kristo. _____
3. Ang Dios makamatarung sa naluwas nga makasasala tungod kay ang matag makasasala nagbayad sa silot sa iyang sala. _____
4. Sa diha ang Bag-ong Pakigsaad magsulti sa magtotoo ingon nga mga “balaan” kini nagpasabot nga sila matinumanon nga mga suluguon sa Dios sa ilang kinabuhi. _____
5. Atong nahibaloan nga ang Kristohanon adunay balaan nga kinaiya sa Roma 5:1. _____
6. Ang Roma 8:1 nagsulti nga ang Kristohanon masilotan alang sa iyang mga sala. _____
7. Adunay pipila ka mga butang nga mahitabo sa Kristohanon nga dili itugot sa Dios. _____
8. Ang bag-o nga kinaiya sa Kristohanon maghimo diha kaniya sa mga bag-ong tinguha, bag-ong panglantaw, ug bag-o nga gugma alang sa kristohanong igsoon. _____
9. Ang matag Kristohanon usa anak sa Dios, adunay masunod sa Dios, ug adunay mahimayaong umaabot sa paghari uban Kaniya. _____
10. Adunay usa ka paagi nga ang usa ka Kristohanon makapahayag sa iyang pagpasalamat sa gihimo sa Dios ug kana mao ang pagsulti sa uban mahitungod ni Kristo. _____

KASIGUROHAN SA KALUWASAN

Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon Sayop ang gisulat sa ubos.

1. Ang Kasigurohan sa kaluwasan alang lamang niadtong mga Kristohanon nga nagsalig sa ilang mga pagbati. _____
2. Ang magtotoo makalaum lamang nga ang Dios modawat kaniya sa katapusan. _____
3. Sa diha ang usa ka tawo naluwas, siya usahay adunay pamatuod sa Balaang Espiritu sa pagtultol kaniya. _____
4. Kon ang usa ka tawo dili siguro sa iyang kaluwasan, kinahanglan siya mangutana sa usa ka magwawali aron sa pagsusi kon siya naluwas. _____
5. Ang usa ka tawo masayud sa tin-aw nga siya naluwas pinaagi sa pagbasa sa Juan 3:36. _____
6. Siguro nga butang ang pagsalig sa imong mga pagbati tungod kay ang mga pagbati sa Kristohanon dili gayud mausab. _____
7. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagwala sa mga pagduhaduha nga gidala ni Satanas mao ang pagpakita kaniya sa Kasulatan. _____
8. Kon ikaw nagtoo diha ni Kristo, ang Biblia nagsulti nga ikaw naluwas na. _____
9. Kita nasayud nga kita miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi, tungod kay kita nahigugma sa mga igsoon. _____
10. Ang Balaang Espiritu magsaksi sa mga magtotoo pinaagi sa Balaang Kasulatan. _____

UNSAON SA KRISTOHANON SA PAGKAHIBALO HAIN SIYA MAKIGTAPOK UBAN SA LAING MGA KRISTOHANON?

1. Sa nahiunang iglesia, bugtong ang mga apostoles ang mga mangangabig sa kalag. _____
2. Ang atong pagsabot sa iglesia ug unsaon niini sa paglihok kinahanglan maggikan sa Biblia ug sa mga tradisyon nga napasunod sa pila ka mga siglo. _____
3. Ang pamilya sa Dios naglangkob sa tanan nagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo. _____
4. Ang tinuod nga pagpanguna mahitungod sa pagsimba, pag-alagad, bulahaton, ug pagdisiplina sa iglesia kinahanglan gikan sa Balaang Espiritu. _____
5. Ang dugo ni Ginoong Jesu-Kristo mao ang bugtong paagi sa pagbayad alang sa mga sala. _____
6. Pinasubay sa Biblia, dili kinahanglan alang sa kristohanon sa pakigtapok. _____
7. Ang mga pag-alagad sa nahiunang iglesia matumong palibot sa pagtuon sa pagtulon-an sa mga apostoles, pakigdait, pagpikas sa tinapay, ug pag-ampo. _____
8. Bugtong pipila ka piniling mga Kristohanon ang mahimong mga pari sa iglesia. _____
9. Bugtong si Kristo ang ulo sa iglesia. Walay laing tawo nga makaangkon niana nga katungdanan. _____
10. Sa kinatibuk-an nga pagsulti, ang tanang mga magtotoo nga maayo sa pagtulon-an ug nagkinabuhi nga balaan mahimong makasulod sa iglesia. _____

UNSA ANG BAUTISMO UG KINSA ANG ANGAY BAUTISMOHAN?

Isulat sa blangko ang S kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.

1. Ang bautismo usa ka pagpahayag sa katawhan gikan sa magtotoo nga nagpahayag nga siya namatay sa sala. _____
2. Ang tinuod nga pagtoo diha ni Ginoong Jesu-Kristo kinahanglan moabot sa dili pa ang bautismo. _____
3. Ang bautismo usa ka lagda nga gitukod sa mga tinun-an. _____
4. Ang bautismo usa ka seremonya nga ihatag ngadto sa bag-ong nahimugso nga bata. _____
5. Sa nangagi nga mga siglo, ug bisan karon sa daghang mga dapit sa kalibutan, ang bautismo mao ug ilhanan nga nagpasugod sa paglutos batok sa Kristohanon. _____
6. Human ang usa nabautismohan, ang iyang kinabuhi makapadayon nga sama sa gihapon sa wala pa siya naluwas. _____
7. Ang bautismo usa ka kahigayon sa kalipay ug pagmaya tungod kay kini nagmarka sa paghitabo sa pagkatawo ngadto sa pamilya sa Dios. _____
8. Alang sa magtotoo, ang bautismo usa ka larawan sa iyang kamatayon ngadto sa kalibutan ug pagkabanhaw ngadto sa usa ka bag-ong kinabuhi uban ni Kristo. _____
9. Ang tawo nga tinuod nga nabautismohan mao ang usa nga hingpit nga nalubong diha sa tubig. _____
10. Ang bautismo alang lamang kanila nga nagtoo sa Maayong Balita. _____

KANUNAY NGA PANALIPOD

Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.

1. Si Kristo miingon nga ang iyang karnero dili gayud malaglag kon sila maningkamot sa pagpabilin hangtud sa katapusan. _____
2. Kon ang Kristohanon magpabilin sa sala, ang Dios mahimong magtugot sa iyang kamatayon, apan ang iyang kalag maluwas. _____
3. Sa diha ang Kristohanon makasala, ang Dios, nga Maghuhukom, magsentensiya kaniya. _____
4. Ang Kristohanon nga nakasala kinahanglan mangita sa kahimuot sa Dios pinaagi sa mga maayong buhat. _____
5. Sa diha nga si Kristo namatay didto sa krus siya nagbayad sa miagi, sa karon, ug sa umaabot nga mga sala sa magtotoo. _____
6. Ang kasigurohan sa magtotoo nagsumikad diha sa Ginoong Jesu-Kristo ug dili sa iyang kaugalingon. _____
7. Kon ang anak sa Dios moadto sa impyerno, nan si Kristo wala makatuman sa iyang saad. _____
8. Dili tanan nga gimatarung ang usab gihimaya. _____
9. Ang Kristohanon makapadayon sa pagbuhat sa sala ug dili silotan sa Dios. _____
10. Ang Kasulatan nga daw nagpakita sa nagpasabot nga ang Kristohanon mahimong malaglag, nagpasabot sa mga dili tinuod nga magtotoo o niadtong nagsalikway ni Kristo. _____

KADAUGAN SA PAGTINTAL

Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.

1. Ang mga sala kinahanglan masugid sa katapusan sa semana sa dili pa moadto sa simbahan. _____
2. Kon ikaw gitintal, kinahanglan ka mag-ampo sa Dios nga mangayo sa Iyang panabang. _____
3. Sa diha ang Kristohanon makasala, ang Dios, nga Maghuhukom, magsentensiya kaniya. _____
4. Ang daan nga kinaiya molambo sa hinayhinay. _____
5. Ang Kristohanong kinabuhi kanunay nga usa ka gubat sa duha ka kinaiya. _____
6. Sa pagbuhat uban ni Kristo usa ka siguro ug kahibulongang paagi sa paghikalimot sa makasasalang mga butang ug pagpuyo sa balaang kinabuhi. _____
7. Ang Colossas 3:5-9 nagtudlo kanato nga kita kinahanglan magpakaon sa daan nga kinaiya. _____
8. Ang pinakamaayo nga paagi sa pagpakaon bag-ong kinaiya mao ang pagbasa, pagtuon, pagsag-ulo, pagpamalandong, ug pagsugot sa Biblia. _____
9. Ang Kristohanon kinahanglan mangita sa pakig-uban sa ubang mga Kristohanon, apan kinahanglan usab siya magpadayon sa pakig-uban sa iyang dili matinoohon nga mga higala sa ilang kalibutanong mga kalipay. _____
10. Ang lawasnong nga ehersisyo maayo, apan ang usa dili magbuhat niini nga mapasagdan ang espirituhanong mga butang. _____

KRISTOHANONG PAGKINABUHI

Isulat sa blangko ang T kon tinuod o S kon sayop ang gisulat sa ubos.

1. Ang pagkinabuhi nga mao ang hinungdan sa pagkahulog sa usa ka igsoon gidili sa Roma 13:14. _____
2. Ang I Corinto 6:19,20 nagtudlo kanato nga ang Kristohanon mao ang agalon sa iyang kaugalingon. _____
3. Ang bisan unsa nga pagduhaduha nga moabot gikan sa usa ka buhat kinahanglan magtudlo sa Kristohanon sa paglikay sa buhat. _____
4. “Kamo dili ilalum sa balaod, apan ilalum sa grasya.” nagpasabot nga kita karon makabuhat sa bisan unsa nga maayo alang kanato. _____
5. Ang maayo nga paagi sa pagkasayud kon ang usa ka butang matarung mao ang pagpangutana sa atong kaugalingon, “Makahimaya ba kini sa Dios?” _____
6. Ang Biblia nagsulti, “Wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas mao ang templo sa Balaang Espiritu,... ug kamo dili sa inyong kaugalingon?” _____
7. Ang maayong kinaiya nga batonan mao ang “iya sa kalibutan” ug “iya ni Kristo” sa samang higayon. _____
8. Ang pinakataas ug pinakatinuod nga pagtawag sa usa ka Kristohanon mao ang pagtagbaw sa iyang kaugalingon. _____
9. Kon ikaw magpalahi sa imong kaugalingon gikan sa makasasalang kalipay, ikaw mahimong Kristohanon. _____
10. Kon ang usa ka Kristohanon magpasagad tungod sa grasya sa Dios, siya makadahum sa kastigo sa Dios. _____